



Mugaganyo Nga Ha Kutshilele Kwa Vhathu Vha Mahayani We Wa Itwa Nga Komiti ya Zimbabwe Ine Ya Sedzulusa Nga U vha Khomboni (ZimVAC) nga 2023




U Swikelela Tshanduko ya Kutshilele kwa Vhathu u Itela u Khwinisa u Wana Zwiliwa na u La Zwiliwa zwi na Pfushi Vhuponi ha Mahayani

Mugaganyo wa Komiti ine ya Sedzulusa nga U vha Khomboni Zimbabwe (ZimVAC) i khou bvelaphanda i tshi sumbedza u khwaṭhisedza u ḡi dina kha u fhungudza u shaya zwiliwa na u La Zwiliwa zwi si na pfushi, u shaya na u khwinifhadza kutshilele kwa vhathu vhane vha nga vha kha khombo Zimbabwe nga u shumisa zwe zwa bulwa kha tshipiḡa 6 tsha Mulayo wa u Wanala ha Zwiliwa na u La Zwiliwa zwi na Pfushi. Tshipikwa tshihulwane tsha Tsedzuluso nga ha Kutshilele kwa Vhathu vha Mahayani nga ṅwaha wa 2023 ndi u itela u ṅea ṅḡivhadzo nga ha kutshilele kwa vhathu vha mahayani shangoni la Zimbabwe u itela uri zwi shumiswe kha u sika milayo na u vhea ṅḡila dzo fanelaho dza u kona u imelana na thaidzo. Muvhuso u khou rwelwa ṡari nga u bvelaphanda u tshi khou vhea milayo yo fhambanaho ine ya vha na mvelaphanda khathihi na u ita uri hu vhe na nyimele ye ya ita uri hu vhe na u khwinifhadzea kha kutshilele kwa vhathu vha mahayani.


1. U shaea ha Zwiliwa

Hu tshi vhambadzwa na nga ṅwaha wa 2020, u shaea ha zwiliwa ho fhungudzea. U fhungudzea uhu ndi ha ndeme u hu ṡhogomela nahone Muvhuso u khou rwelwa ṡari nga u bvelaphanda u tshi khou ḡi dina nga u ṡḡḡou swikelela ndivho nthihi ya shango i re kha NDS1, ngamaanda u khwaṭhisedza ikonomi ine ya kona u renga zwiliwa zwinzhi.



Nyimele ya U Shaea ha Zwiṭiwa: 2020 – 2023

Hu tshi vhambedzwa na nga ṅwaha wa 2022, u shaea ha zwiṭiwa ho fhungudzea u mona nga mavundu oṭhe nga vhuphara nga nṅani ha Mashonaland Central.




U Shaea ha Zwiṭiwa

Nga tshifhinga hu na nṅala nga maanḁa (Phando u swika Ṭhafamuhwe 2024), 26% dza tshivhalo tsha vhathu vha mahayani tshi sedzelwa u vha tshi shayaho zwiṭiwa. Izwi zwi swika kha vhathu vha 2,715,717. Hu ḁo ṭoḁea 100,482 MT dza zwiṭiwa u itela u ṅea vhathu vhane vha shaya zwiṭiwa nga tshifhinga hu na nṅala nga maanḁa.


2. U Lima

Miṭa i swikaho 82% yo lima tshikoli, 41% yo lima nḁuhu nahone ya 27% ya lima zwiṭiwa zwa khufhi.



Miṭa Ye Ya Lima Zwiliṅwa

- a) ***U shumisa ṅḁila ya u lima ya Pfumvudza:*** Miṭa ine ya nga swika 47% yo vha i tshi shumisa ṅḁila ya u lima ya Pfumvudza.



U Shumisa ṅḁila Ya u Lima ya Pfumvudza

- b) ***U Swikelela u Pfumbudza kha zwa U Lima:*** Miṭa ine ya nga swika 94% yo pfumbudza kha zwa u lima, zwo sumbedza u gonya u bva kha 59% nga ṅwaha wa 2022.
- c) ***U Swikelela Thikhedzo dza Vhalimisi:*** Miṭa ya 81% yo daleliwa nga vhalimisi, zwo sumbedza u gonya u bva kha 55% nga ṅwaha wa 2022.
- d) ***U fuwa zwifuwo na Mitengo yazwo***



Miṭa ya 37% i na zwifuwo

Mitengo ya kholomo yo thoma kha **USD\$ 167** u ya kha **USD\$ 467**




Miṭa ya 44% yo fuwa mbudzi

Mitengo ya mbudzi yo thoma kha **USD\$ 15** u ya kha **USD\$ 51**

3.Mbuelo ya Miṭa

Hu tshi vhambedzwa na nga ṅwaha we wa thomiwa ngawo wa (2020), mbuelo dza miṭa ya mahayani yo vhone i tshi khou gonya.



Nyimele ya Mbuelo ya Masheleni: 2020-2023


Ho vha na u gonya ha mbuelo ya u bva kha USD\$ 57 nga ṅwaha wa 2022 u ya kha USD\$ 116 nga ṅwaha wa 2023. Muvhuso u khou ṭuṭuwedzwa u hana u tshi khou bvelaphanḁa u tshi shumisa ṅdila dza u kona u langa ikononi zwe zwa vhangela u khwinifhadzea honohu.

Vundu	Mushumo wa Tshifhinganyana (%)	U Lima Zwiliṅwa zwa Zwiliṅwa (%)	Masheleni/ mpho dzi bvaho kati ha Zimbabwe (%)	Miholo (%)	U Lima Zwiliṅwa zwa u rengisa (%)	Masheleni/Mpho dzi bvaho Nḁa ha Zimbabwe (%)	U Fuwa Zwifuwo/U Rengisa zwifuwo (%)	U Lima Miroho/Mitsheho (%)
Manicaland	48.5	21.3	18.4	15.5	10.9	5.4	7.9	10.6
Mash Central	39.2	33.7	11.4	9.9	28.1	1.2	8.7	7.9
Mash East	39.1	38.6	22.7	15.8	8.7	5.9	8.1	10.5
Mash West	34.4	31.1	11.7	16.0	17.9	2.9	4.9	4.9
Mat North	40.6	21.1	17.0	9.5	1.7	19.2	15.0	3.8
Mat South	32.4	22.3	17.6	13.9	1.4	29.0	10.6	4.5
Midlands	40.7	20.1	18.4	8.7	9.3	9.6	10.1	9.6
Masvingo	41.8	30.1	25.9	13.6	7.9	13.6	11.0	8.7
Lushaka Lwoṭhe	39.6	27.6	17.9	12.8	10.9	10.5	9.5	7.7

Zwiko zwa Mbuelo ya Masheleni

4. Thuso ya Tshitshavha

Muvhuso khathihi na vhashumisani kha zwa mveledzo vha khou rwelwa țari nga u bvelaphanda vha tshi khou tikedza vhatu vhane vha vha khomboni. Thuso dza tshitshavha dzi rangwaho phanda nga Muvhuso dzo gonya u bva kha 61% u ya kha 66% nga n̄waha wa 2023, zwine zwa sumbedza u gonya kha u țandavhudza thikhedzo ya zwitshavha zwi re khomboni. UN/dziNGO na vhone vho n̄ea thuso ya tshitshavha i fanaho (12%).



Zwiko zwa Thikhedzo

Thikhedzo dza ndeme dze dza waniwa nga mița u bva kha Muvhuso dzo vha dza mbeu (54.6%) na zwilwiwa (29.2%) ngeno thikhedzo dza ndeme dze dza n̄ewa nga UN/dziNGO dzo vha dza zwilwiwa (9%) na mbeu (1.6%).

5. U Swikelelea ha Zwifhațo zwa Ndeme


Muvhuso u khou isa phanda nga u vhona uri mița i khou kona u swikelela zwifhațo zwi sa swikelelei zwa pfunzo na zwa mutakalo khathihi na mafhungo a zwa mutakalo.

- a) ***Tshikhala tshine tsha tshimbilwa u swika kha Tshikolo tsha Pfunzo dza Fhasi tshi re Tsini:*** 73% ya mița yo sambulwaho vha khou kona u swikelela pfunzo ya fhasi kha tshikolo tshine tshi nga tshimbilwa tshikhala tshi re vhukati ha 5km.
- b) ***Tshikhala tshine tsha tshimbilwa u swika kha Tshifhațo tsha zwa Mutakalo tshi re Tsini:*** 53% ya mița vha khou tshimbila tshikhala tsha fhasi ha 5km u swikelela tshumelo ya zwa mutakalo.

- c) **U swikelela Mafhungo a zwa Mutakalo na Tshumelo dza zwa Mutakalo:** Miṭa ine ya fhira tshivhalo tsha 60% tshi a kona u swikelela mafhungo a zwa mutakalo, mafhungo a zwiliwa zwi na pfushi na tshumelo dza Vhashumi vha zwa Mutakao kha Kusi.

6. Maḡi, zwa Mabunga na u Kunafhazwa


Vhunzhi ha miṭa yo sambulwaho ya (83%) i a kona u swikelela maḡi kha tshikhala tshine tsha lingana 1km.



Tshikhala tshine tsha Tshimbilwa u swika kha Zwiko zwa Maḡi

Zwa Mabunga: Miṭa ine ya swika 61% i khou kona u swikelela zwa mabunga o khwiniswaho.

7. Tshiimo tsha Pfushi tsha Vhana




U sa aluwa Zwavhuḡi

U wanalea ha u sa aluwa zwavhuḍi (26%) hu dzula hu nḵha u ya nga khethekanyo ya Tshiimiswa tshine tsha vhona nga Mutakalo wa vhathu Dzhangho Ngavhuphara.

8.U engedzwa ha Vithamini A

Tshivhalo tsha vhana vhane vho wana tshikalo tsha u engedza vithamini A kha miḽwedzi ya 12 yo fhiraho ndi 84% na 64% tsha vhana vha na miḽwedzi ya 6-11 na vha na miḽwedzi ya 12-59 ya tshigwada tsha miḽwaha, nga u tou ralo.



U engedzwa ha Vithamini A kha Vhana vha na Miḽwedzi ya 6-59

Vundu la Matabeleland North fhedzi (90%) yo swikelela zwe zwa vha zwo lavhelelwa nga WHO ndavhelelelo ya 90% ya vhana vhane vha vha na miḽwedzi ya 6-11 vhane vho wana vithamini A.

9. U khwinifhadzwa ha Thodea dza Tshitshavha



U khwinifhadzwa ha Thodea dza Tshitshavha

Vhunzhi ha zwitshavha zwo nanga u fhaṭiwa ha madamu kana ha zwiko zwiṭuku zwine zwa vha na maḡi zwa (34.3%) na mishumo kana u bveledzwa ha mishumo tshivhalo tsha (34.3%) na u khwiniswa ha dzibada tshivhalo tsha (30.8%).

10. Muvhuso na Vhashumisani vha Vhabveledzi vha khou ṭuṭuwedza u bvela phanḡa nga u thoma maga na nḡila fhethu hu tevhelaho:

- U swikelelea ha Zwifhaṭo zwi sa Swikelelei:** Naho vhunzhi ha miṭa hu tshikhalani tshine tshi nga lingana 5km u bva kha tshikolo tshi re tsini tsha pfunzo dza fhasi, hu khou tea u ṭhogomelwa miṭa ya 3% ine i khou tshimbila tshikhala tshi fhiraho 10km. Zworalo hu tea u ṭhogomelwa miṭa ya 13% ine ya tshimbila tshikhla tshifhiraho 10km tsini na tshifhaṭo tsha zwa mutakalo.
- Maḡi, Mabunga na nu Kunafhadzwa:** Hu tea u ṭhogomelwa miṭa ya 17% ine ya khou tshimbila tshikhala tshifhiraho 1km uri vha kone u swikelela maḡi, 5% vho vha vha tshi nwa maḡi a magandwani a songo kuna na 29% vhe vha vha vha tshi ḡi thusa shangoni khagala.
- U Lima:** Ho sedzwa uri 63% ya miṭa yo vha i si na kholomo na 56% a vha na mbudzi, Muvhuso wa Zimbabwe nga kha Minisiṭa wa Zwa Mavu, zwa u Lima, u fuwa Khovhe, Maḡi na u Bveledzwa ha Mahayani u tea u bvela phanḡa na thandela dza u bveledza zwifuwo zwine zwo livhiswa kha u engedza tshivhalo tsha miṭa ine ya vha na zwifuwo na u khwinisa u swikelelwa ha u shumiswa ha zwifuwo kha u lima.

- d) **U engedzwa ha Vithamini A:** Hu na t̄hoḁea ya u takulela n̄ḁa u lingedza kha mavundu oḁhe o salaho u itela u swikelela ndivho ya WHO ya 90%.
- e) **Mafhungo a u Bveledza:** Muvhuso u tea u engedza u vhulunga kha u bveledzwa ha zwishumiswa zwa maḁi na zwifhaḁo zwa bada.

FNC i wanala SIRDC: 1574 Alpes Road, Hatcliffe, Harare

Luḁingo: +263-242-862586/ +263-242-862025. Webusayithi: www.fnc.org.zw. Imeyili: info@fnc.org.zw.

Thwitha: @FNCZimbabwe. Instagiramu: [fnc_zim](https://www.instagram.com/fnc_zim). fesibuku: @FNCZimbabwe.

WhatsApp: +263 776 990 479

